



U zavisnosti od toga da li imate kreiran korisnički profil ili ne, **slijedite**

**KORAK 1 - NEMATE  
KREIRAN PROFIL**

**KORAK 2 - IMATE  
KREIRAN PROFIL**

# KORAK 1

## KREIRANJE KORISNIČKOG PROFILA



## NAPOMENA ZA KREIRANJE KORISNIČKOG PROFILA

Prilikom kreiranja korisničkog profila obratiti pažnju na polje ***Zaposlen u Federalnom organu državne službe***

Sa dropdown liste odabrati **NE**

Institucija iz koje dolazite sa dropdown liste odabrati ***Fizičko lice - u svrhu prijave na javni poziv***

U polju Radno mjesto - ***podaci o trenutnom statusu/radnom mjestu***



# PRIPREMA PROFILA



Ostale informacije

## ZA PRIJAVU NA **JAVNI POZIV**

Kako bi Vaš profil bio potpun za prijavu na javni poziv, potrebno je **dopuniti podatke**





Akademsko zvanje u relevantnoj oblasti



Radno iskustvo u relevantnoj oblasti



Iskustvo u pripremi i realizaciji programa



Iskustvo u pripremi i realizaciji programa



Objavljeni naučni radovi



## Akademsko zvanje u relevantnoj oblasti

Akademsko zvanje u relevantnoj oblasti

Univerzitetska diploma VSS VII stepen

Molimo da odaberete Vaše akademsko zvanje

Smjer završenog fakulteta

-

Odsjek ili smjer završenog fakulteta

Naziv završenog fakulteta

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Unesite naziv završenog fakulteta

Diploma

PDF FAJL.pdf



Priložite Vašu diplomu u .PDF formatu

Ažurirajte informacije

## Unesite podatke

### Akademsko zvanje u relevantnoj oblasti

*otvara se padajući meni, potrebno je odabrati akademsko zvanje*

### Naziv završenog fakulteta

*upišite naziv završenog fakulteta*

### Smjer završenog fakulteta

*upišite Odsjek ili smjer završenog fakulteta.*

### Diploma

*priložite Vašu diplomu u PDF formatu*

Nakon unosa svih podataka kliknuti na

Ažurirajte informacije



## Radno iskustvo u relevantnoj oblasti

Ukupno radno iskustvo u relevantnoj oblasti

Do tri godine

Molimo da odaberete Vaše radno iskustvo

Naziv radnog mjesta

Viši stručni saradnik

Naziv radno mjesta na kojem ste trenutno zaposleni

Trenutno imam status državnog službenika

Da

Molimo da odaberete Vaše akademsko zvanje

Naziv trenutnog poslodavca

Agenijca

Unesite naziv trenutnog poslodavca

Potvrda o radnom iskustvu

PDF FAJL.pdf



Priložite Vašu diplomu u .PDF formatu

Trenutno imam status državnog službenika

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Molimo da odaberete Organ državne službe

Ažurirajte informacije

## Unesite podatke

**Ukupno radno iskustvo u relevantnoj oblasti**

*otvara se padajući meni, potrebno je odabrati radno iskustvo*

**Naziv trenutnog poslodavca**

*upiшите naziv trenutnog poslodavca*

**Naziv radnog mjesta**

*upiшите naziv radnog mjesta*

**Potvrda o radnom iskustvu**

*priložite Vašu diplomu u PDF formatu*

**Trenutno imam status državnog službenika**

*odaberite DA/NE*

**Trenutno imam status državnog službenika**

*odaberete Organ državne službe*

Nakon unosa svih podataka kliknuti na

Ažurirajte informacije



## Iskustvo u pripremi i realizaciji programa

Broj realizovanih programa

Nema realizovanih programa

Molimo da odaberete broj realizovanih programa

Datumi realizovanih programa

Unesite datume svih realizovanih programa

Naziv programa

Unesite detaljne nazive svih programa

Ažurirajte informacije

## Unesite podatke

**Broj realizovanih programa**

*otvara se padajući meni, potrebno je odabrati broj realizovanih programa*

**Datumi realizovanih programa**

*unesite datume svih realizovanih programa*

**Naziv programa**

*unesite detaljne nazive svih programa*

**Nakon unosa svih podataka kliknuti na**

Ažurirajte informacije





## Uspješno završen program za obuku predavača

Realizovani programi

Nema završenih programa

Molimo da odaberete broj realizovanih programa

Potvrda o završenom programu



Priložite Vašu potvrdu o završenom programu u .PDF formatu

Ažurirajte informacije

## Unesite podatke

**Realizovani programi**

*otvara se padajući meni, potrebno je odabrati broj realizovanih programa*

**Potvrda o završenom programu**

*priložite Vašu potvrdu o završenom programu u PDF formatu*

Nakon unosa svih podataka kliknuti na

Ažurirajte informacije



## Objavljeni naučni radovi

Objavljeni radovi

Nema objavljenih radova

Molimo da odaberete broj objavljenih radova

Ako je odgovor DA, navesti naziv teme i izvor za pregled

Molimo da u ovo polje unesete teme i izvore za pregled radova

Ažurirajte informacije

## Unesite podatke

**Objavljeni radovi**

*otvara se padajući meni, potrebno je odabrati broj objavljenih radova*

**Ako je odgovor DA, navesti naziv teme i izvor za pregled**

*potrebno je upisati teme i izvore za pregled radova*

**Nakon unosa svih podataka kliknuti na**

Ažurirajte informacije



Nakon što ste dopunili podatke na profilu  
kliknuti na

**PRIJAVE NA OBUKE**

Sistem će nas vratiti na početnu stranu:  
<https://hrm.adsfbih.gov.ba/>

**Pronaći objavljeni javni poziv**

07. Nov  
2023

Javni poziv i prijava za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja

Prijave su otvorene do **28.11.2023** godine, 23:59h.

**Napomena: Javni poziv za trenere**

**Više informacija**

**Kliknuti na Više informacija**



Klikom na Više informacija, otvoriti će se prikaz javnog poziva sa cjelokupnim sadržajem teksta javnog poziva i oblastima i temama

## Kako se prijaviti na javni poziv ?

Prvo odaberite **Oblasti i teme**, a nakon toga izvršite prijavu na javni poziv

Nakon odabira oblasti i tema kliknuti na

**Prijavite se**

*Nakon klika na **Prijavite se**, izvršili ste uspješnu prijavu na javni poziv*



## KORAK 2

U slučaju da imate kreiran korisnički profil, potrebno je samo izvršiti **PRIPREMU PROFILA u dijelu koji je tražen javnim pozivom.**

Priprema profila opisana u naprijed prikazanim slajdovima.

Nakon što ste izvršili dopunu profila, potrebno je izvršiti prijavu na javni poziv.



**Sva pitanja možete postaviti putem  
HELP DESKA: [obuka@adsfbih.gov.ba](mailto:obuka@adsfbih.gov.ba)**